

Brana Kalabić rodj. Vulin
Banja Luka, Franca Prešernova 14

Arhiv Bos. krajine B. Luka
ABK

S T O J A N O V I Ć D J U R O
u č i t e l j

(u sjedanjima i zapisima)

NIKOLA MATAVULJ, nastavnik Klašnice; Sjedanje na Školskog druga Radovana Vulina, učitelja iz Sefrovaca.

.....na strani 4. sjedanje kaže; Opisacu jedno sjedanje na za-jednički provedene dane za vrijeme ljetnih odmora. U to slobodno vrijeme poljeli smo da vozimo bicikle, da igramo fudbal, da se sun-čemo i kupamo. U ljetu 1938. ili 1939. ne sjedam se tačno godine, međusobno smo se posjećivali. Radovan je sa Djurom Stojanovićem-Djukom iz Karajzovaca (pogrešno upisano selo prim.B.K.) došao kod mene u Turjak biciklom. Dođekali smo ga ja i Danilo Borković. Dan smo proveli u razgovoru, kupanju, igri i šetnji, koju je neobično me volio. Bio je ushićen bistrom rjeđicom Lubinom i ljestvom bliake Kozare. Govorio je "da je Štetava ovu ljestvu neopisati". Drugom jednom prilikom uzvratili smo posjetu ja i Danilo. Došli smo u Sefe-rovec, pa sa Radovanom produžili u Karajzovac (pogrešno treba Srpski Vakuf pr.B.K.) do Djure, Šija je majka bila preudata u Kečmane (po-grešno, treba Dodik prim.B.K.) Bilo je to iskreno prijateljstvo i drugarstvo povezano zajedničkim mislima, streljenja istom cilju, ostvarenju naprednjeg života. Takođe sam jednom sa Radovanom i sa Djukom Stojanovićem bio u posjeti kod manjeg druga Milana Dragića u Velikom Blašku sada opština Laktaši, koji je kasnije zarobljen u kozarskoj ofanzivi i stradao u logoru Jasenovac".....

Prepisano iz sakupljene zradje o književnom i revolucionarnom radu Radovana Vulina.

Pored togav Nikola Matavulj u razgovoru izjavlja: "U kinu "Palas" u Banja Luci radio je kao električar Piljo Stanišljević iz Turjaka, koji se puno družio sa nama dјacima učiteljske škole i pu-štao nas besplatno na bioskopske prestave. Dešavalo se da u toku ferija u Turjaku u crkvenom dvorištu igramo fudbal, ja, Danilo Bor-ković, Piljo Stanišljević (svi iz Turjaka) i Radovan Vulin i Djure Stojanović=Djuka.".....

SMILJA BATOS : Illegalna grupa u selu Kukuljama "Kozara u BOE-i knjiga 2 str.733

"Dolaskom ustaške vlasti trebalo je da sakrijemo one što smo imali u čitaonici. Načalo je izvjesno zatišje dok nije došao

Radovan Vulin koji je završio učiteljsku školu i bio namješten kod Bos. Krupe. Kada je došla okupacija, ostao je bez službe, pa je stigao u selo kući. Radovan mi je rekao da ćemo nastaviti rad ali pod drugim uslovima.

Kada su Nijemci nadirali prema Banja Luci, došao je Radovan i rekao mi da treba nešto da radimo. Kaže: sada smo ovdje ja, ti i Đuro Stojanović i još neki. Treba da otpočnemo diverzije. Pitao je imali u selu kovač da nam skuje noževe koje bismo ubacivali u prašinu na putu kojima nastupa njemačka motorizacija.".....

..... Na strani 735 kaže: "U srpskom vakufu su aktivisti Nikola Mastala, Sava Trkulja, Ilija Kečman, njegova Žena Savka i Savkina majka. I Đuro Stojanović, učitelj, bio je uključen u rad"......

(Savke je sestra Đurina, Savkina majka je i Đurina majka, a Ilija Kečman je Đurin zet. Prim.B.K.)

Miće RADONJIĆ : Ustanika godina u nekim selima donjem toku Vrbasa "1941-1942. u svjedočenjima učesnika Narodnooslobodilačke borbe" knjiga IV.

...."Srpski Vakuf. Kuća na koju se Partija uvijek mogla osloniti u Srpskom Vakufu bila je Nikole Mastale. Tu su smrđali mnogi predratni komunisti i sa Nikolem se dogovarali o političkim akcijama. Iako formalno nije bio član KPJ, Nikola se još pre rata osjećao komunistom i revolucionarom. Od njega sam, prilikom njegovih dolazaka našoj kući ili naših poseta njemu, čuo i prve revolucionarne pesme."

"Dobro se sedam kako je, zahvaljujući Nikoli, prilikom izborne agitacije 1939.godine, kandidat JRD prota Dušan Subotić iz Bosanske Gradiške bio potpuno onemogućen na zboru u Kukuljama. Tek što se, okružen žandarmima, kao poslanički kandidat popeo na sto i počeo da govori, na njega je naernula velika grupa seljaka predvodjena Nikom koji je za tu priliku hitno došao iz Srpskog Vakufa. Popeo sam se na ogradu i ostao zadivljen posmatrajući ga kako prvi gradima našreće na žandarmerijske bajonetne viđući: "Lažeš pope", i "Dolje želimo Jerete". Zbor je veoma brzo razbijen.

Od početka ustanka su Nikola, i njegov sin Drago i svi ostali ukućani radili za NOP. Krajem 1941.godine Drago je stupio u 4. partizanski odred. U ovu kuću je često dolazio Radovan Vulin, a i prve partizanske patrole. Ovdje je sakupljana i materijalna pomoć za partizane i odavde otpremana u Centralnu Bosnu.

Djurica Stojanović bio je školski drug Radovana Vučina. Bio je takođe komunista i živeo dugo u Srpskom Vakupu, zajedno sa majkom kod zeta Ilije Kečmana. Na taj način je i ova kuća postala komunistička i veoma aktivna od prvih dana ustanka. Međutim, Djuricu je ustank zatekao kao učitelja u Podgrmeču, gdje je i peginuo kao partizan. Njegova majka i zet su nastavili rad za NOP. Uskoro su im se priključili i Gojko i Sava Trkulja i još neki aktivisti. Stvorena je masovna baza za ilegalni rad, tako da smo Srpski Vakup često zvali "Mala Moskva".....

(Autor je za vrijeme mjesto službovanja Djurine sa Radovanom Vučinom. Radovan je bio učitelj u Podgrmeču, a Djuro na Manjači prim.B.K.)

KEČMAN SAVKA iz Srpskog Vakufa, nosilac "Spomenice 1941" sestra Djurina, izjavlja:

"Sjedam se da je moj brat Djuro u svojoj predratnoj aktivnosti pored ostalih radio i sa studentima, braćom Kojić, Nikola i Nebojša, sinovi popa Kojića iz Kukulja.

Djuro je iz Strižića došao koncem juna 1941. godine kući u Srpski Vakug. Isao je kako je sam rekao na neki ^{večernji} vikend sastanak u Banja Luku 28. jula 1941.g. Pretpostavljam da se to bio sastanak na Šehitlucima, jer sam kasnije saznala da je bio prisutan na tom sastanku. Kada je u avgustu otišao više se nije vratio.

U decembru mjesecu 1941. godine, negdje izmedju 15 i 25, napisao je pismo majci, koje joj je donio Milan Radman i još jedan nepoznat partizan. Tada je Milan napisao pismo svojoj majci, koje je majka Marija odnijela u Banja Luku, majci Milana Radmana i bratu Boži."

BRANA KALAEIĆ rođ. VULIN:

U vezi podataka o pogibiji Djure Stojanovića (kojega drugovi spominju negdje kao Djuku, a negdje kao Djuricu) bilo je kontradiktornosti, nekoliko verzija o njegovoj pogibiji. Tako Slavko Ravić u članku: Kao kurir kozarskog odreda, u knjizi "Kozara u NOB-i" (knjiga 2 str.330) navodi da su Djuru ubili Četnici. U "Zborniku dokumentata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu Jugoslovenske armije", Tom IV, knjiga 2, dokumenat 35 stoji: Stojanović, ime redakcija nije mogla utvrditi) umre kao rukovodilac agitpropa I krajiške brigade u s. Drinići od zadobijenih rana prilikom bombardovanja.

MUJO KUŠMIĆ izjavlja: Djuro Stojanović poginuo je zajedno sa svojim komadantom Ivicom Marušićem Ratkom.

MISO POPOVIĆ: Djuro je ranjen prilikom napada na Štab I krajiske brigade u selu Delići kod Sitnice na Manjači, zajedno sa Ivicom Marušićem Ratkom i na putu za bolnicu u Driniće umro septembra 1942.godine.

U "Zborniku narodnih heroja Jugoslavije", (Novinsko izdavačko preduzeće "Omladina" Beograd 1958) stoji; "Ivica Marušić-Ratko poginuo na Manjači u brobi sa njemcima, ustašama i četnicima, a od bombi iz neprijateljskog aviona. Avion je u zoru doletio nad kuću u kojoj je spavao Štab brigade (te su četnici prokazali ustašama) i malim bombama na žive ciljeve, sa niske visine, zasuo cee kraj oko kuće. Tom prilikom Ivica je bio teško ranjen. Prenet je u Driniće, ali je ubrzo umro"....

Prema tome, Djuro Stojanović je poginuo septembra mjeseca 1942.godine.

Istraživanje vršila i tekst odabrala
Brana Kalabić
 Brana Kalabić rodj.Vulin

Banja Luka, juna 1980.godine.